

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ
Broj: D 08-332/20-1545
Podgorica, 29.12.2020.godine

**CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA**

**SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA**

na osnovu :

- člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20),
- Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl. list Crne Gore" br.075/19 od 30.12.2019.g),
- DUP-a "Gornja Gorica 1" - izmjene i dopune, odluka o izmjenama i dopunama DUP-a broj 01-030/11-922 od 08.09.2011.godine
- podnjetog zahtjeva : CEDIS d.o.o. Podgorica, broj D 08-332/20-1545 od 28.12.2020.g.

IZDAJE

**URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE
ZA TRAFOSTANICU TS10/0,4 kV 2x630 kVA br.16
SA UKLAPANJEM U 10 kV MREŽU
NA URBANISTIČKOJ PARCELI UP F/195
U ZAHVATU DUP-a "GORNJA GORICA 1" - IZMJENE I DOPUNE**

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: D 08-332/20-1545
Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
- izmjene i dopune -
urbanistička parcela UP F/195

Podnosilac zahtjeva
CEDIS d.o.o. Podgorica

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
ZA TRAFOSTANICU TS10/0,4 kV 2x630 kVA br.16
SA UKLAPANJEM U 10 kV MREŽU
NA URBANISTIČKOJ PARCELI UP F/195
U ZAHVATU DUP-a "GORNJA GORICA 1" - IZMJENE I DOPUNE

PRAVNI OSNOV:

Član 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.87/18 od 31.12.2018.godine), DUP "Gornja Gorica 1" - izmjene i dopune, usvojen Odlukom Skupštine Glavnog grada Podgorica, broj 01-030/11-922 od 08.09.2011.g, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma

PLANIRANO STANJE :

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

Urbanistička parcela UP F/195 (trafostanica):

ZONA F														
Površine elektroenergetske infrastrukture														
POSTOJEĆE STANJE							PLANIRANO STANJE							
Broj LUP	Površina UP	Spratnost	P pod objektom	BRP	Iz	II	MAX spratnost	P pod objektom	BRP	Iz	II	Oblik intervencije	broj stamb. jedinica	broj stanovnika
F/195	54						P	15,75	15,75	0,29	0,29	nova gradnja		

Urbanistička parcela broj **UP 195** površine 54 m², definisana je koordinatama tačaka, kako je prikazano u grafičkom prilogu.
Grafičkim priložima, koji čine sastavni dio ovih UTU, definisane su i građevinske linije i osovine planiranih saobraćajnica.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA

Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju

Topografsko katastarska podloga ovjerena od strane nadležnog organa (Uprava za nekretnine Crne Gore) poslužila je kao osnov za izradu ovog planskog dokumenta.

Nova parcelacija je definisana u grafičkom prilogu "Parcelacija i regulacija".

Urbanističke parcele dobijene preparcelacijom su definisane koordinatama karakterističnih prelomnih tačaka.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju planiranih trafostanica

Pored postojećih trafo stanice kojom se predmetni konzum napaja električnom energijom a na osnovu potreba predviđene su nove trafo stanice

U urbanističkoj zoni broj F na osnovu potreba u snazi električne energije u ovoj celini predviđene su tri nove trafo stanice od čega dve snage 2x630kVA označene 15 i 16 i jedna trafo stanica koja je predviđena sa jednim transformatorom snage 630kVA..Trafo stanice 15 i 16 biće u građevinskom smislu predviđena sa dva trafo boksa a u prvoj fazi i prema iskazanim potrebama u snazi može biti sa jednim transformatorom snage 630kVA

Trafo stanice mogu biti sa većim snagama transformatora za koje nadležna elektrodistributivna organizacija ima mogućnost izmene snaga transformatora u trafo stanicama. Trafo stanica je u građevinskom smislu montažno-betonska. Tip budućih transformatora će odrediti nadležna elektrodistributivna organizacija koja je i vlasnik većine novih transformatorskih trafo stanica. Položaj trafo stanica je izabran kako prema potrošačima tako i prema mogućem mestu na osnovu urbanističkih rešenja. Pri izboru lokacije vodilo se računa da:

- trafo stanice budu što bliže težištu opterećenja
- priključni vodovi visokog i niskog napona budu što kraćši, a njihov rasplet što jednostavniji
- da do trafostanica postoji lak prilaz radi montaže građevinskog dela, energetskih transformatora i ostale opreme

Priključenje novih trafo stanica predviđeno je polaganjem novih kablova XHE49A 3x1x240mm². Da bi se ovo planirano područje kvalitetno napajalo električnom energijom potrebno je izvršiti ubrzano izgradnju trafo stanice TS 110/10kV/kV "Podgrica 6" umesto dosadašnje trafo stanice TS 35/10kV/kV "Centar" dok se deo postojećih trafo stanica napaja iz trafo stanice 110/10kV/kV Podgorica 4.

Trafo stanice su povezane 10 kV-nim kablom tipa i preseka XHE 49A 1x3x240mm². odnosno kompletnu planiranu 10kV-nu mrežu izvesti kablovima čiji će tip i presek odrediti stručna služba Elektrodistribucije-Podgorica.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a nameštima prolaza kablova ispod saobraćajnica, kao i na svim onim mestima gde se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla kabla treba izolovati od sredine kroz koju prolazi, kroz kablovsku kanalizaciju, smeštenu u rovu dubine 1m.

ZAŠTITNE MJERE

Zaštita TS 10/0.4kV

U TS10/0.4kV za zaštitu transformatora predviđen je Buholcov relej. Za zaštitu od kvarova između 10kV i 0.4kV služe primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidači sa termičkom i prekostrujnom zaštitom.

Zaštita od visokog napona dodira

Kao zaštita od visokog napona dodira predviđaju se uzemljenja svih objekata elektroenergetskog kompleksa, tako da se dobije sistem zajedničkog uzemljivača. Prilikom izrade uzemljenja voditi računa da napon dodira mestu ne bude veći od 50V.

Zaštita mreže visokog napona

Zaštita mreže visokog napona rešava se u sklopu čitave mreže 10kV, na području Podgorice.

Prirodne karakteristike predmetnog područja

Topografija prostora

Podgorica se nalazi na severnom delu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdsko – planinskim zalejem. Njen geografski lokalitet je određen sa $42^{\circ} 26'$ severne geografske širine i $19^{\circ} 16'$ istočne geografske dužine.

Najveći deo Podgorice leži na fluvioglacijalnim terasama reke Morače i njene leve pritoke Ribnice, između Malog brda (205m.n.v.) i Gorice (131 m.n.v.) na jugu, odnosno jugozapadu.

Pored pomenutih brda iz ravni rečnih terasa izbijaju krečnjača uzvišenja Kruševac sa desne strane Morače i Ljubovič sa leve strane ovog vodotoka. Prosečna visina terase na kojoj leži podgorica je 44,5 m.n.v

Sa aspekta topografije ukupan prostor izmena i dopuna DUP-a "Nova Varoš 2" može se podeliti u tri zone:

- Ravničarska zona sa blagim padovima do 2% uz ulice Moše Pijade, Jola Piletića, 19.decembar, stambeno naselje u ulici Moše Pijade, Stadion, Dom Omladine, Gimnazija, Vojni kompleks
- Brdski tereni podnožja Gorice (stadion malih sportova, kompleks vila "Gorica", crkva Svetog Djordjija I obala Morače sa gradskom plaćom.

Inženjersko - geološke karakteristike

Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju rađenoj za potrebe Revizije GUP-a prostor zahvata DUP-a spada u kategoriju 1 i 2, a to su stabilni tereni sa retkim manjim oblicima nestabilnosti, odnosno tereni bez ograničenja ili sa neznatnim ograničenjima za urbanizaciju ne uključujući korito reke Morače.

Geološki građu ovog terena čine iljunci i peskovi neravnomernog granulometrijskog sastava i promenljivog stepena vezivosti. Nekada su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestabilni, koji se drže u vertikalnim odsjecima i u podkapinama i svodovima.

Navedene litološke strukture karakteriše dobra vodopropustljivost a dubina izdani podzemne vode svuda je veća od 4m od nivoa terena.

Nosivost terena kreće se od 120-200 kN/m². Zbog neizraženih nagiba, čitav prostor terase spada u kategoriju stabilnih terena.

Stepen seizmičkog inteziteta

Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću. Prema seizmičkoj karti gradsko područje je obuhvaćeno 9^o MCS skale kao maksimalnog inteziteta očekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina sa verovatnoćom pojave 63%.

Kompleksna istraživanja i analize sprovedeni posle zemljotresa od 15.aprila 1979. godine, omogućili su izradu Seizmičke mikroneonizacije gradskog područja i studije o povredljivosti objekata i infrastrukture, rađenih za potrebe revizije GUP-a.

Seizmički hazard prostora DUP-a prikazan je na karti podobnosti terena za urbanizaciju. Parametri prezentirani na karti odnose se na dva karakteristična modela terena konglomeratisane terase tj. za model C1 gde je debljina sedimenta površinskog sloja (do podine) manja od 35m i model C2 gde je debljina veća od 35m. Dobijeni parametri su sledeći

- koeficijent seizmičnosti Ks	0.079 – 0.090
- koeficijent dinamičnosti Kd	1.0 > Kd > 0.47
- ubrzanje tla Qmax (q)	0.288 – 0.360
- intezitet u I (MCS)	9 ^o MCS

Klimatske karakteristike

Urbano područje Podgorice karakteriše slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime su blage, sa retkim pojavama mrazeva dok su leta topla i suva.

Specifične mikroklimatske karakteristike su u području grada gde je znatno veći antropogeni uticaj na osnovne klimatske elemente. Tu se pre svega misli na uticaj industrije na

aerozagajenje, kao i ukupne urbane morfologije na vazdu{na strujanja, vla`nost, osun~avanje, toplotno izra~ivanje i drugo.

Unutar gradskog podru~ja mogu se o~ekivati velike mikroklimatske razlike s' obzirom na relativno topografsku ujedna~enost i ne tako velike i guste komplekse visoke gradnje.

- **Temperatura vazduha** U Podgorici je registrovana srednja godi{nja temperatura od 15,5°C. Negativne temperature vazduha se javljaju od novembra do marta, pri ~emu je apsolutni minimum od - 9,7° zabele`en u toku februara. Najni`e vrednosti se javljaju u januaru tokom celog dana, prose~na temperatura u toku ovog meseca je 5°C, najtopliji je jul sa prose~nom temperaturom od 26,7°C.

Maritimni uticaj mora ogleđa se u toplijoj jeseni od proleđa za 2,1°C sa bla`im temperaturnim prelazima zime u leto od leta u zimu.

U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prose~na temperatura vazduha iznosi 21,8°C, dok se srednje dnevne temperature iznad 14°C javljaju od aprila do oktobra. Srednji vremenski period u kome je potrebno grejanje stambenih i drugih prostorija prote`e se od 10 novembra do 30 marta u ukupnom trajanju od 142 dana.

- **Vla`nost vazduha**

Prose~na relativna vla`nost vazduha iznosi 63,6%, sa max. od 77,2% u novembru i min. od 49,4% u julu. Tokom vegetacionog perioda prose~na relativna vla`nost vazduha je 56,7%.

- **Osun~anje, obla~nost i padavine**

Srednja godi{nja suma osun~anja iznosi 2.456 ~asova, odnosno 56,1% od potencijalnog osun~anja karakteristi~nog za op{te klimatske uslove podru~ja op{tine.

Najsun~aniji mesec je jul sa 344,1 ~as (74,0% od potencijala) a najkra`e osun~anje ima decembar sa 93 ~asa (34,9% od potencijala). U vegetacionom periodu osun~anje traje 1.658 ~asova (64,5%).

Godi{nji tok obla~nosti ima prose~nu vrednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najve}a obla~nost je u novembru 7,0, a najmanja u avgustu 2,8. Prose~na vrednost obla~nosti u vegetacionom periodu je 4,3

Srednji prosek padavina iznosi 1.692 mm godi{nje, sa maksimumom od 248,4mm u decembru i minimumom od 42,0mm u julu. Padavinski re`im odslikava neravnomernost raspodele po mesecima uz razvijanje letnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima. Vegetacioni period ima 499,1 mm padavina ili 20,6% od srednje godi{nje koli~ine

Period javljanja sne`nih padavina traje od novembra do marta, sa poja~anim trajanjem od 5,4 dana, a sneg se retko zadr`ava du`e od jednog dana.

- **Pojave magle, grmljavine i grada**

Prose~na godi{nja ~estina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period javljanja magle traje od oktobra do juna, sa naj~e}om pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana)

Nepogode (grmljavine javljaju se u toku godine prose~no 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7 dana u junu i minimumom od 1,9 dana u januaru. Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prose~no godi{nje, sa registrovanim maksimumom od 4 dana.

- **Vetrovi**

U~estalost vetrova i ti{ina izra`ena je u promilima, pri ~emu je ukupan zbir vetrova iz svih pravaca i ti{ina uzet kao 1000‰.

Najve}u u~estalost javljanja ima severni vetar sa 227‰, a najmanju isto~ni 6‰. Severni vetar se naj~e}e javlja leti, a najre}e u prole}e.

Ti{ine ukupno traju 380‰ sa najve}om u~estalo}u u decembru, a najmanjom u julu.

Najve}u srednju brzinu godi{nje ima severoisto~ni vetar (6,2 m/sec), koji najve}u vrednost bele`i tokom zime (prose~no 8,9m/sec).

Maksimalna brzina vetra od 34,8m/sec. (125,3km/~as i pritisak od 75,7kg/m²) zabele`ena je kod severnog vetra.

Jaki vetrovi su naj~e}ji u zimskom periodu sa prose~no 20,8 dana, a najre}i leti sa 10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vetrovi se javljaju prose~no 22,1 dan.

Hidrografija i hidrologija

Reka Morača i Ribnica koje predstavljaju glavne vodotoke od interesa za grad odlikuju se dubokim koritom kanjonskog tipa sa obalama visokim od 15 (Ribnica) do 18m (Morača). Njihove vode karakteriše izražena erozivna aktivnost što se manifestuje postojanjem niza potkapina različitih dimenzija. Ovaj fenomen doprinosi specifičnom izgledu i atraktivnosti rečnih korita ali istovremeno nameće potrebu pažljivog tretmana podlokalnih odseka obzirom na latentno prisutnu opasnost urušavanja njihovih najisturenijih delova. U oba vodotoka zabeležene su pojave zagađenja vode.

Ka Morači kao primarnom vodotoku gravitiraju pritoke: Mala rijeka, Ribnica, Cijevna, Mrtvica, Zeta i Sitnica. Teritorija opštine zahvata i gornje delove Tare i Mojanske rijeke.

U toku leta drastično opada proticaj kod svih reka, a u izuzetno sušnim godinama većina tokova pa čak i Morača, presuše u donjem toku.

Na području opštine Podgorica mogu se izdvojiti tereni sa sledećim hidrogeološkim karakteristikama:

- Slabo vodopropusni tereni (hidrogeološki izolatori)
- Srednje i promenljivo vodopropusni tereni

Vodopropusni tereni

Podnožje Gorice potpada u vodopropusne terene sa pukotinskom i kavernosnom poroznošću koje predstavljaju krečnjačke površi. Padavine ubrzo poniru duž pukotina, tako da je površinski sloj bezbedan.

Pedološke karakteristike

Prema pedološkoj karti teritorije Opštine Podgorica na prostoru koji je predmet razrade DUP-a zastupljena su smeđa zemljišta na ljunku i konglomeratu, svrstana u II i IV bonitetnu kategoriju.

Druga kategorija zahvata mali deo prostora ispod brda Gorica. To je vrlo dobro zemljište, bez ograničenja za intenzivnu proizvodnju.

Ostatak prostora zahvata IV kategoriju i ovo su dobra i srednje dobra zemljišta koja imaju izvesna ograničenja za proizvodnju (nedovoljna dubina, veći sadržaj skeleta, navodnjavanje).

Za proizvodnju na zemljištima obe kategorije potrebno je navodnjavanje

Na izgrađenom delu prostora intenzivnija obrada zemljišta je u okviru okućnica (baštenska proizvodnja, vinova loza, smokva i drugo.)

Ocena sa aspekta prirodnih uslova

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju.

Teren ravan, nizak nivo podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog gradnje.

Klimatski uslovi su, kao i na celoj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cele godine. Pri izgradnji, odnosno planiranju objekata treba voditi računa o nepovoljnim uslovima vetra, sunca i kiše.

Elektroenergetika :

Glavni projekat uraditi prema Uslovima za izradu tehničke dokumentacije (projektni zadatak) za izradu glavnog projekta broj 30-10-55873 od 18.12.2020.godine izadi od strane CEDIS d.o.o.


OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri I bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Obradio

Risto Lučić, dipl.inž.el.



Prilozi:


- Grafički prilozi iz DUP-a
- Situacioni plan urađen od strane CEDIS d.o.o. Podgorica

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

Ovlašćeno službeno lice II
za izgradnju i legalizaciju objekata


Risto Lučić, dipl.inž.el.



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: D 08-332/20-1545
Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
- izmjene i dopune -
urbanistička parcela UP F/195

Podnosilac zahtjeva
CEDIS d.o.o. Podgorica




AŽURIRANA GEODETSKA PODLOGA

BR.PRILOGA 1

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: D 08-332/20-1545
Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
- izmjene i dopune -
urbanistička parcela UP F/195

Podnosilac zahtjeva
CEDIS d.o.o. Podgorica




Objekti elektroenergetske infrastrukture

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: D 08-332/20-1545
Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
- izmjene i dopune -
urbanistička parcela UP F/195

Podnosilac zahtjeva
CEDIS d.o.o. Podgorica




KOORDINATE
TAČAKA PARCELACIJE

6665	6600951.99	4699367.82	6668	6600945.67	4699359.14
6666	6600949.97	4699365.31	6669	6600953.44	4699356.49
6667	6600947.83	4699362.24	6670	6600948.77	4699353.79

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: D 08-332/20-1545
Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
- izmjene i dopune -
urbanistička parcela UP F/195


Podnosilac zahtjeva
CEDIS d.o.o. Podgorica










CRNA GORA
 GLAVNI GRAD PODGORICA
 Sekretarijat za planiranje prostora
 i održivi razvoj
 Broj: D 08-332/20-1545
 Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
 - izmjene i dopune -
 urbanistička parcela UP F/195

Podnosilac zahtjeva
 CEDIS d.o.o. Podgorica












-  postojeća vodovodna mreža
-  planirana vodovodna mreža
-  postojeća fekalna kanalizacija
-  planirana fekalna kanalizacija
-  pumpna stanica
-  postojeća atmosferska kanalizacija
-  planirana atmosferska kanalizacija

CRNA GORA
 GLAVNI GRAD PODGORICA
 Sekretarijat za planiranje prostora
 i održivi razvoj
 Broj: D 08-332/20-1545
 Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
 - izmjene i dopune -
 urbanistička parcela UP F/195

Podnosilac zahtjeva
 CEDIS d.o.o. Podgorica










-  Postojeće trafostanice
-  Planirane trafostanice
-  Postojeći 10KV-ni vod
-  Postojeći 10KV-ni vod koji se ukida
-  Planirani 10KV-ni vod
-  Postojeći 35KV-ni vod
-  Planirani 35KV-ni vod
-  Postojeći 35KV-ni vod koji se ukida


CRNA GORA
 GLAVNI GRAD PODGORICA
 Sekretarijat za planiranje prostora
 i održivi razvoj
 Broj: D 08-332/20-1545
 Podgorica, 29.12.2020.godine

DUP "Gornja Gorica 1"
 - izmjene i dopune -
 urbanistička parcela UP F/195

Podnosilac zahtjeva
 CEDIS d.o.o. Podgorica



-  Postojeće TK okno
-  Postojeća TK kanalizacija
-  Postojeći TKvod-kabal u zemlji
-  Planirano TK okno
-  Planirana TK kanalizacija
-  TK vod koji se ukida



LEGENDA:

- Asphalt
- Trotoar
- Plan 10 kV kabal - CEDIS
- Postojeći 10 kV kabal - CEDIS
- Planirani 10 kV kabal po DUP-u
- Postojeći 10 kV kabal po DUP-u
- Granica UP
- Granica katastarske parcele
- ☐ Trafostanica 2x630 kVA - (sa spolnom manipulacijom)
- ☐ Šahta

Spisak katastarskih parcela za NDTs 2x630 kVA "16" i uzemljenje trafostanice - KO Donja Gorica - 1500/1, 1500/2 i 1499/8.
 - UP F/195 - DUP Gornja Gorica 1
 Spisak katastarskih parcela za 10kV kabal od NDTs 2x630 kVA "16" - do spojnice - KO Donja Gorica - 1500/1, 1500/2, 1499/7, 1496/2, 1495/3, 1496/1, 1495/2, 1492, 1491, 1488/1, 1488/2, 4080/1.

Investitor: CEDIS "CEDIS" DOO PODGORICA	
Objekat: NDTs 10/0.4 kV, 2x630 kVA "16" SA UKLAPANJEM U 10kV KABLOVSKU MREŽU -KO DONJA GORICA, PODGORICA-	
Crtež: SITUACIONI PLAN - Prilog zahtjeva -	
Projektni zadatak obradio: Suada Hodžić, spec. sci. el.	Potpis: <i>Suada Hodžić</i>
Geodeta: Barović Darko, dipl. ing. geod.	Potpis: <i>Barović Darko</i>
Datum: novembar 2020 god. Razmjera: 1:2000 Broj priloga: 1	